

**A Ang kahilum sa mga “maghuhupay.” Job 32:1.**

- ❖ Nanalipod ang mga higala ni Job sa batasan sa Dios kon giunsa Niya pagtratar si Job. Ang ilang “makahupay nga pulongan alang kang Job mao: nga ang Dios nagasilot kanimo diha sa iyang kalooy tungod sa usa ka tinagong sala, busa maghinulsol ka.
- ❖ Nagpadayon si Job sa iyang pagkainosente. Wala niya masabtan nganong siya nagaantus, apan nagpabilin siyang matud-anon ug sa gihapon siya nagsalig sa Dios (basaha ang Job 13:28; 19:25-27; 28:28).
- ❖ Mahimong nahibalo kinta sa kamatuoran, apan nanginahanglan kitag kamapainubsanon ug kaalam sa pagsabot unsa ka daku ang kamatuoran nga ipatupad matag gutlo.

**B Si Elishu mitumaw. Job 32:2-3.**

- ❖ Kabahin si Elihu sa panimalay ni Nahor (igsuon ni Abraham). Anak siya sa mga magtutuo sa daghang kaliwatan.
- ❖ Si Elihu “nasuko sa hilabihan:”
  - Kang Job, tungod kay kay siya nangatarongan sa iyang kaugalingon inay nga ang Dios.
  - Sa iyang mga higala, tungod kay ilang gikondena si Job apan dili makabangbang sa iyang pangatarongan.

**C Ang Pulongan ni Elihu.**

- ❖ Nagpili si Elihu tali wa sunod nga mga pilianan:
  - PAGPILI 1: Kon ang Dios dili makiangayon, nan angayan si Job kon unsay nagakahitabo kaniya.
  - PAGPILI 2: Kon si Job dili angayan kon unsay nagakahitabo kaniy, nan ang Dios dili makiangayon.
- ❖ Ang Dios ba makiangayon o si Job usa ka inosenteng biktima? Gipili ni Elihu ang pagpanalipod sa batasan sa Dios ug sa pagpanumangil kang Job nga dili balaan.

**D Sayop ni Elihu.**

- ❖ Si Elihu dili maalamon ug mapainusanon gayud sa pagdawat og ikatulong pagpili: ang Dios makiangayon ug si Job dili angayan sa kon unsay nagakahitabo kaniya.
- ❖ Adunay ikatulong partido niini nga away: ang yawa nagaataki kang job aron siya dili magsalig sa Dios pa.
- ❖ Walay makasaysay giunsa sa daotan pagsugod diha kang Lucifer. Dili kita makasaysay sa mga sangpotanan sa sala nga nahitabo sab sa atong kinabuhi. “Misteryoso kini, dili matukib; ang pagpangulipas niini maoy pagpanalipod niini” (E.G.W. “The Great Controversy”, pp. 492, 493).

**E Mga pangutana nga walay tubag.**

- ❖ Ang kabuotan ug kamatud-anon ba ni Job maoy tinubdan sa kadaot diha sa iyang kinabuhi? Ngano man nga kinahanglan ang iyang panimalay ug mga sulogoon mamatay? Maayo ba ang iyang pag-antus? Wala man sab gani makapadawat kang Satanas sa iyang kapildihan. Angayan ba nga madawat ang hagit ni Satanas?
- ❖ Daghang mga pangutanan nga walay tubag diha sa libro sa Job. Nahibalo kita karon sa tibuok kasaysayan sa pinadayag sa Dios, nan makatubag na ba gayud kita niadtong mga pangutanaha?
- ❖ Adunay matin-aw nga pagtulon-an diha sa sugilanon ni Job; adunay daghang mga butang nga dili nato masabtan, apan “ang matarung magkinabuhi pinaagi sa iyang pagtoo” (Habakuk 2:4).
- ❖ Unsang mga butanga nga kinahanglan ka magsalig sa Dios bisan kon dili nimo kini masabtan?